

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list CG“, br. 40/10, 6/13 i 70/17) i člana 172 stav 6 Zakona o kreditnim institucijama („Službeni list CG“, br. 72/19 i 8/21), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici od 30. decembra 2021. godine, donio je

**ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O VELIKIM IZLOŽENOSTIMA
KREDITNIH INSTITUCIJA**

Član 1

U Odluci o velikim izloženostima kreditnih institucija („Službeni list CG“, broj 127/20) u članu 13 poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koji glase:

„(2) Kreditna institucija je dužna da, prilikom obavještenja Centralne banke o nastalom prekoračenju, bez odlaganja dostavi naročito sljedeće informacije:

- 1) iznos prekoračenja u odnosu na osnovni kapital;
- 2) naziv klijenta zbog kojeg je došlo do prekoračenja, odnosno, gdje je to primjenjivo, naziv grupe povezanih lica;
- 3) datum nastanka prekoračenja;
- 4) opis dostupnog kolaterala (čak i ako nije prihvatljiv za smanjenje kreditnog rizika), ako postoji;
- 5) detaljno objašnjenje razloga nastanka prekoračenja;
- 6) korektivne mjere koje je kreditna institucija preduzela ili koje planira da preduzme radi otklanjanja nastalog prekoračenja, i
- 7) očekivano vrijeme potrebno za ponovno uspostavljanje usklađenosti sa ograničenjima velike izloženosti.

(3) Centralna banka može da zatraži od kreditne institucije da dostavi dodatne informacije i objašnjenja ako dostavljene informacije nisu dovoljne za sprovođenje sveobuhvatne ocjene okolnosti nastalog prekoračenja.

Dosadašnji stav 2 postaje stav 4.

Član 2

Poslije člana 13 dodaje se novi član koji glasi:

„Razlozi prekoračenja ograničenja velikih izloženosti

Član 13a

(1) Prilikom ocjene opravdanosti razloga prekoračenja u skladu sa članom 13 stav 2 ove odluke, Centralna banka uzima u obzir najmanje sljedeće:

- 1) učestalost i broj prekoračenja;
- 2) predvidljivost prekoračenja;
- 3) razloge koji su doveli do nemogućnosti sprječavanja nastanka prekoračenja

na koje kreditna institucija nije mogla da utiče.

(2) Za potrebe stava 1 tačka 1 ovog člana, Centralna banka ocjenjuje da li prekoračenje limita izloženosti iz člana 10 ove odluke predstavlja rijedak događaj uzimajući u obzir prethodna prekoračenja izloženosti kreditne institucije do kojih je došlo iz istih razloga, koja su posljedica istog događaja ili koja se odnose na istog klijenta ili grupu povezanih lica.

(3) Ako kreditna institucija tokom posljednjih 12 mjeseci obavijesti Centralnu banku o drugom prekoračenju koje se odnosi na istog klijenta ili grupu povezanih lica ili da je prekoračenje nastalo iz istog razloga kao prvo prekoračenje taj događaj se ne smatra rijetkim u smislu stava 2 ovog člana, a ako je kreditna institucija tokom posljednjih 12 mjeseci obavijestila Centralnu banku da se dva nastala prekoračenja limita izloženosti iz člana 10 ove odluke odnose na različita lica ili različite grupe povezanih lica i da su nastala iz različitih razloga ili su posljedica nastanka različitih događaja, svako naredno prekoračenje, ili više njih, iako je nepovezano, ne može se smatrati rijetkim događajem.

(4) Za potrebe stava 1 tačka 2 ovog člana, Centralna banka ocjenjuje da li je kreditna institucija mogla da predvidi nastanak prekoračenja, da li je primijenila adekvatne i efikasne mjere upravljanja rizicima u skladu sa propisom kojim se uređuju minimalni standardi za upravljanje rizicima u kreditnim institucijama i propisom kojim se uređuje sistem upravljanja u kreditnim institucijama, odnosno da li je kreditna institucija mogla biti u mogućnosti da predvidi prekoračenje korišćenjem dostupnih informacija.


(5) Ukoliko Centralna banka utvrdi da su kod više kreditnih institucija nastala identična ili slična prekoračenja koja bi se mogla pripisati istom razlogu, smatra se da je prekoračenje nastalo zbog nepredviđenog događaja.

(6) Razlozi iz stava 1 tačka 3 ovog člana su naročito:

- 1) neočekivano i značajno smanjenje regulatornog kapitala kreditne institucije, uključujući slučajeve uzrokovane događajima koji predstavljaju značajan operativan rizik, kao što su eksterna prevara, prirodne katastrofe ili pandemije, koji nijesu povezani sa neadekvatnom primjenom mehanizma internih kontrola kreditne insitucije;
- 2) kada izloženost na koju se ne primjenjuju limiti velikih izloženosti iz člana 14 ove odluke, ili izloženost na koje se primjenjuju limiti velikih izloženosti na umanjeni iznos iz člana 15 ove odluke, u potpunosti ili djelimično više ne ispunjava uslove za primjenu takvog izuzeća zbog odluke treće strane koju kreditna institucija nije mogla da predvidi ili spriječi;
- 3) spajanja drugih ugovornih strana, odnosno klijenata (osnivanjem novog lica ili pripajanjem jedne ugovorne strane drugoj), ali samo u slučajevima kada kreditna institucija nije znala ili nije mogla da predvidi to spajanje kako bi spriječila prekoračenje.“

Član 3

U Prilogu 1: „Utvrđivanje povezanosti lica u okviru grupe povezanih lica“, u „Scenariju E5: Kreditna institucija kao izvor finansiranja (nema obaveze grupisanja)“ šematski prikaz zamjenjuje se sljedećim šematskim prikazom:



Član 4

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od dana početka primjene Zakona o kreditnim institucijama („Službeni list CG“, br. 72/19 i 8/21).

SAVJET CENTRALNE BANKE CRNE GORE

**PREDSJEDAVAJUĆI
G U V E R N E R,**

O.br. 0101-9128-4/2021
Podgorica, 30. decembar 2021. godine

dr Radoje Žugić, s.r.